

Nagkita Na Gayod

Unang Basahon



Hinikay nila ni:

Francisco Pestaño
Epifanio F. Codilla
Daniel Daclan
Camilo Aliño
Angel Cabulao
Genoveva A. Capacio
Remigia Sison
Estrella Sison
Irene T. Ordoña

Ubos sa pagtambag nila ni:

Trinidad S. Mariño
Pantaleon R. Maboloc
Estela F. Daguiao
Dolores E. Poscablo
Bernice E. Leary (Batid –Tagsulat ug Libro ICA)
Baltazar L. Villanueva
Jose Villa Panganiban
Francisco Candia, Editor sa Bisaya, Liwayway
Publications, Manila

Gidibuho ni:

Efecio G. Gorda



Published by the



LEARNING RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)

Department of Education
Region VII, Central Visayas
Cebu City
Copyright 2011

COPYRIGHT NOTICE

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency of office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.”

This material has been developed within the Project in the Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) implemented by Curriculum and Learning Management Division (CLMD) of the Department of Education Region VII (DepED RO7). It can be reproduced for educational purposes and the source must be clearly acknowledged. The material may be modified for the purpose of translation into another language but the original work must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.

Prepared by:

Francisco Pestaño
Epifanio F. Codilla
Daniel Daclan
Camilo Aliño
Angel Cabulao
Genoveva A. Capacio
Remigia Sison
Estrella Sison
Irene T. Ordoña

Advised by:

Trinidad S. Mariño
Pantaleon R. Maboloc
Estela F. Daguiao
Dolores E. Poscablo
Bernice E. Leary (Batid – Tagsulat ug Libro ICA)
Baltazar L. Villanueva
Jose Villa Panganiban
Francisco Candia, Editor sa Bisaya, Liwayway
Publications, Manila

Illustrated by:

Efecio G. Gorda

This first digital edition has been produced for print and online distribution within the Department of Education, Philippines via the Learning Resources Management Development Systems (LRMDS) Portal by Region VII. <http://lmds.deped.gov.ph>

Nagkita Na Gayod

Unang Basahon



Hinikay nila ni:

Francisco Pestaño
Epifanio F. Codilla
Daniel Daclan
Camilo Aliño
Angel Cabulao
Genoveva A. Capacio
Remigia Sison
Estrella Sison
Irene T. Ordoña

Ubos sa pagtambag nila ni:

Trinidad S. Mariño
Pantaleon R. Maboloc
Estela F. Daguiao
Dolores E. Poscablo
Bernice E. Leary (Batid –Tagsulat ug Libro ICA)
Baltazar L. Villanueva
Jose Villa Panganiban
Francisco Candia, Editor sa Bisaya, Liwayway
Publications, Manila

Gidibuho ni:

Efecio G. Gorda



ALANG SA MGA BATA

Kining basahona maoy among puhonan kaninyo. Basaha ug ayoha kini paggamit.

Ang mga pag-ugmad sa utokan sa mga batan-on nga sama kaninyo mao usab ang pag-ugmad sa atong nasud, tungod kay ang makinaadmanong batan-on karon mao ang mahimong lider ugma, mga lider nga mamugnaon, maabtikon, ug mabatid.

Ayoha paggamit kining basahona aron ang gasa sa kinaadman nga ania dinhi kapahimudsan sa uban sa sunod nga tuig.


FERDINAND E. MARCOS
Pangulo sa Pilipinas

N.B.- Kining basahona giimprenta ug gisabwag pinaagi sa Textbook Production Service, usa ka programa nga gitambayayongan sa pamunoan sa Pilipinas ug sa pamunoan sa TinipongBansa sa Amerika.

Gagmay nga Bula



Pag-adto ni Nanay sa lungsod, gidala niya si Inday.

Nakita didto ni Inday ang daghang paburot.


“Nindot kaayo ang mga paburot didto sa lungsod,” matod ni Inday. “May paburot nga pula. May asul usab.”

“Magbuhat ako og mga paburot,” matod ni Trining.

“Buot ba kamo?”

“Sigi, buot kami. Makabuhat ba ka ug paburot, Trining?” nangutana si Peping.

“Oo,” mitubag si Trining. “Makabuhat ko og paburot. Tana, dali. Tan-aw kamo.”



Miadto silang tanan duol sa balay. Nagdala sila og tuway. May tuba-tuba duol sa balay.

“Kini ang buhaton ta og paburot,” miingon si Trining.

“Unsa kining tuba-tuba?” nangutana si Peping. Tuba-tuba ba ang buhaton mo og paburot, Trining?”

“ O, ang tagok sa tuba-tuba,” mitubag si Trining. Gikuha dayon niya ang usa ka dahon sa tuba-tuba. Iya kining gipatagok.

Mikuha usab si Peping og dahon sa tuba-tuba. Iya dayon kining gipatagok.



Mitagok dayon ang tuba –tuba. Mikuha si Peping og daghan pang tuba-tuba.

Daghan na kaayo ang tagok. Gigunitan ni Inday ang tuway nga may tagok.

Si Trining may daghan na usab nga tagok. May daghan nang tagok ang tuway nga iyang gigunitan. Unya, mihuyop dayon si Trining. Daghan ang bula nga iyang nakita.

“Dali kamo, Inday, Peping,” mitawag si Trining. “Tan-awa kini ninyo. Ania, tan-awa ra god.”




“Dali ra god, Ping!” misinggit si Inday. “Tan-awa ra god ang mga paburot. Daghan kaayo.”

“Uy, kadaghan sa paburot!” misinggit si Peping. “Daghan kaayo ang paburot nga gibuhat ni Trining.”

“Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!” mikatawa si Trining. “Dili kana paburot, Inday, Peping. Tan-awa ra god og maayo. Dili kana paburot.”

“Kay unsa man diay na, Trining?” nangutana si Inday.

“Dili diay na paburot, Trining?” miingon si Peping. “Unsa man diay na?”



“Ha, ha, ha!” mikatawa si Trining. “Paburot lagi kana, Trining,” matod ni Inday, “Nakakita ko og paburot sa lungsod. Paburot kana, tan-awa.”

“Dili lagi,” mitubag si Trining. “Magbuhat ko pag-usab ha?”

Mihuyop na usab si Trining. Mikuha siya og tagok sa tuba-tuba. Gihuyop kini niya.

“Tan-awa ninyo, ha,” miingon na usab si Trining. “Tan-awa ra kon magkabulang ang duha.”



“Tan-awa, nagkabulang na sila,” matod ni Trining.

“Wala na sila. Tan-awa ra.”

“Oo, bula lang diay,” matod ni Inday.

“Bula lang diay na, Trining” matod pa ni Peping.

“Hala, Inday, kamo na usab,” miingon si Trining.

“Pagbuhat kamo ug bula.”

Mikuha si Peping ug Inday sa tagok sa tuba-tuba.
Mihuyop sila. Daghan ang mga bula nga gibuhat nila.

“Hala, lupad kamo, bula!” misinggit ang mga bata.

“Lupad, bula, lupad!”

Unya, mihuyop sila pag-usab. Milupad dayon ang duha ka bula. Gamay kaayo ang bula ni Inday. Dako-dako ang bula ni Peping.

“Magpalupad-lupad kita og tulo ka bula,” matod ni Peping. “Atong tan-awon kon kinsang bula ang molupad og dugay.”

“Hala sigi!” misinggit si Inday.

“Oo, sigi dayon,” matod ni Trining. Unya, mihuyop silang tulo. Nalingaw ang mga bata. Nalingaw kaayo silang tulo nga nagtan-aw sa mga bula. Nalingaw sila sa mga bula nga naglupad-lupad.

“Lupad kamo, bula, lupad!” misinggit ang mga bata.



“Dili ka makadaog, Inday,” matod ni Peping. “Dili nindot ang gibuhat mo nga bula.”

Ang mga bula ni Peping ug Trining milupad duol sa mga tuba-tuba. Lupad, lupad, lupad! Pak_ _ _! Nabulang ang bula ni Trining sa dahon sa tuba-tuba. Lupad, lupad, lupad! Pak _ _ _! Nabulang ang bula ni Peping sa dahon sa tuba-tuba.

“Wala na ang bula ninyo!” misinggit si Inday. “Ako ang nakadaog. Ako ang nakadaog!”